




# Lelapa le reka diaparo



## Lentswe le sebediswang haholo (ikgopotse)

mme

## Mantswe a sebediswang haholo

nkgono

ntjha

setjha

rwala

sekhafo

hempe

## Medumo (ikgopotse)

kg, ng, th, ts

## Medumo

hl (hloka, hlano, hlaha, tsohle)

nt (ntate, ntatemoholo, Ntuli)



Dibuka tsa Mophato wa Motheo tse  
theoseditsweng boemong bo tlase

Di phatlaladitswe ka 2012 ke Molteno Institute for Language and Literacy

E thehilwe ho ya ka dibuka tse tsheheditsweng  
ka ditjhelete ke Zenex Foundation



### ★★★★ *Lelapa le reka diaparo*

- Mohlophisi: **Jenny Katz**
- Baqapi ba pale: **Jenny Katz le Mirna Lawrence**
- Mosebetsi: **Jenny Katz**
- Setsebi sa puo ya Sesotho: **Mmasibidi Setaka**
- Seakanyi: **Sandy Lightley**
- Boakanyi le boqapi: **Resolution**



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives (CC  
BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and  
share this work as long as you attribute the  
Molteno Institute for Language and Literacy,  
but you may not change this work in any way  
or use it commercially.

© 2012 Molteno Institute for Language and Literacy



ISBN 978-1-77580-064-4


# Lelapa le reka diaparo



Ke mafelo a beke. Lelapa la ha Ntuli  
le reka diaparo tse ntjha.



Mme o hloka dieta tse ntjha. O se a  
lekile tse hlano tse fapaneng. O kgethile  
tsa kgauta. O ya seiponeng. O rata seo  
a se bonang!



Ntate o hloka diborele tse ntjha.  
O kgethile tse ka reng ke seipone.  
O a di rwala ha a qeta o ya  
seiponeng. O rata seo a se bonang.  
O nahana hore ke sebini!



Nkgono o hloka katiba e ntjha.  
O kgethile e nang le lesiba le leisi.  
O ya seiponeng. O rata seo a se  
bonang. O nahana hore ke  
mofumahadi!



Ntatemoholo o hloka sekhafo se setjha. O kgethile sa ulu se nang le metsero. Se tla mo futhumatsa mariha. O a se apara a ba a ya seiponeng. O rata seo a se bonang!



Ausi o hloka dikausu tse ntjha.  
O kgethile tsa mebalabala hobane  
di pele, hape a ka di aparela ka  
diaparo tsa hae tsohle. O ya  
seiponeng. O rata seo a se bonang!





Abuti o hloka hemepe e ntjha. O  
kgethile hemepe e tala e nang le  
dikonopo. O ya seiponeng.  
O rata seo a se bonang. O motle!



Lelapa kaofela le fumane diaparo.

‘Dineo ke yena a sa fumanang diaparo tse ntjha,’ ho bua mme.

Pele a qeta ho bua, Dineo a hlaha,  
‘Bona mme! Ke fumane diaparo tse ngata tse ntjha!’

# MOSEBETSI

Motho ka mong o ne a hloka eng lebenkeleng? Qetella dipolelo.



1. Mme o hloka \_\_\_\_\_ tse ntjha.
2. Ntate o hloka \_\_\_\_\_ tse ntjha.
3. Nkgono o hloka \_\_\_\_\_ e ntjha.
4. Ntatemoholo o hloka \_\_\_\_\_ se setjha.
5. Ausi o hloka \_\_\_\_\_ tse ntjha.
6. Abuti o hloka \_\_\_\_\_ e ntjha.
7. Dineo o hloka \_\_\_\_\_ tse ntjha.

Dibuka tsa **Vula Bula** di ikgethile mme buka ka nngwe e hlaha dipuong tsa Afrika Borwa tsa setso, hape e akantswe ho latela tswelopele ya tlhaho le ditlhoko tse itseng tsa dithuto tsa puo eo.



**Kgato ya ★ (8)**

Jo!  
Rala o sehe  
Bidika  
Bala  
Baleha!  
Robala  
Mamela  
O se ke!

**Kgato ya ★★ (5)**

Konomaka  
Monehelo  
Lehae  
Ntate o na le Pule  
Seba

**Kgato ya ★★★ (8)**

Ke la mang lebidi le?  
Leeto  
Fesetere e thubehile!  
Thusa!  
O kae Palesa?  
Re bapala mokoko  
Bohobe bo joweng  
Leino

**Kgato ya ★★★★★ (5)**

**Lelapa le reka diaparo**

Sehwete se sehoho  
Moya le Letsatsi  
Bolokela hosane  
Takatso tse tharo

**Kgato ya ★★★★★ (6)**

Sopo ya lejwe  
Mmutla le sekolopata  
Tau le tweba  
Ho baka le nkgono  
Toropo ya haeso  
Afrika Borwa ya rona

Dibuka tsena di fana ka menyetla e mengata ya ho bala ka sehlopha, ho tataiswa, ho bala ka bobedi le ho bala ka bonngwe hore ba utlwisise medumo le mantšwe a sebediswang haholo kapa maano a ho sheba le ho bua. Dipolelo tse bonolo le mantšwe a tiwaelehileng a dumella tswelo pele ya ho bala. Ditšhwants'ho tse bohehang, tse hlakileng di etsa hore ba utlwisise ha bonolo.

**SESOTHO**